

Thusa!

Ke buise
jang Beibele
ya me?



Molaetsa wa botlhokwa
o o ka o fitlhelelang!



Beibele ke eng, gape goreng ke tshwanetse go e buisa?

Beibele ke buka ya Modimo e a buang le rona mo go yona. Re reetsa Lefoko la ona le go ithuta ka moo o batlang re tshela ka gona. Lefoko la Modimo le na le maatla a go re fetola ka gore le a tshela.



Ka jalo go buisa Beibele go ka fetola botshelo jwa me? Tota Beibele e ka ga eng?

Beibele ke buka ya ditiragalo, buka ya molao e bile ke buka e e tletseng ka dikgang, poko, dithuto tsa botshelo le mafoko a a gomotsang. Go feta tsotlhe, ke kgang ka ga lerato la Modimo mo go wena le nna.



Fela, ke bula e kgolo. Ke simolola fa kae?

Le fa Beibele e le buka e kgolo go gaisa gongwe e o tla e buisang mo botshelong jwa gago, totatota ke dibuka tse di kgobokantsweng. Go na le dibuka di le 66 gotlhelele.



Ga ke kitla ke kgona go buisa dibuka tse di kalokalo mo botshelong jwa me!

Repa! E akanye jaaka laeborari ya dibuka moo o tlhophang e o batlang go e buisa. Ga o patelesege go di buisa tsothe ka gangwe. O ka buisa fela dikgaolo kgotsa ditemana di le mmalwa tsa buka ka nako e e rileng.



Jaanong fa ke sa e tlhaloganye?





Se ineele bonolo. Kgang ke karolwana e e siameng go simolola! O tlaa akabala go bona ka moo go leng bonolo ka teng.



Go siame! Tla re leke.

Tla re simolole ka kgang ya mosimane yo o neng a tsamaya kwa ga bona mo **Luka 15:11-14**.



Morwa yo o latlhegileng

¹¹ Gape a bua a re: “Motho mongwe o ne a na le bomorwa ba le babedi. ¹² Yo mmotlana a raya rraagwe a re: ‘Rra, mphe kabelo ya boswa e e ntshwanetseng.’ Mme rraagwe a ba kgaoganya tse ba phelang ka tsona. ¹³ Morago ga malatsi a se kae morwa yo mmotlana a phutha tsotlhe, a hudugela kwa lefatsheng le le kwa kgakala; teng a senya khumo ya gagwe ka bophelo jo bo maswe. ¹⁴ Ya re a sena go senya tsotlhe, ga nna leuba mo lefatsheng leo, mme a simolola go tlhoka.”



Jaanong go diragetseng se se latelang?

Seo ke se o tlaa se ribololang! Buisa **Luka 15:11-32**.



Ke ya go dira jang seo? Ga ke itse le gore ke simolole kae!

Latela ditaelo tse di mo karolong ya "Go batla tsela mo Beibeleng".




A go thata? Ga ke ise ke tle ke se dire.

Go tshwana le go ithuta go palama baesekele! Pele o lemoga o setse o le mo tseleng. Ka jalo bula Beibele ya gago mme o tsene mo tseleng!



Iketleetse, tlhomama, betsega!

Go batla tsela mo Beibeleng



kgopolo



Go batla tsela mo Beibele go akaretsa **buka**, **kgaolo**, le **temana**. Tsela e e bonolo ya go ithuta ke go leka go batla sekao se se rileng: ka jalo a re batle **Luka 15:11-32**.



Huu! Mebala e dira gore go nne bonolo tota!

Gakologelwa, go na le Kgolagano e Kgologolo le Kgolagano e Ntšhwa.



Kgato ya 1:

LEBONO LA DIBONO TSEDIJE TSA BEIBELE TSA KGOLOGOLO E KGOLAGANO					
Maemo	lebaka	Maemo	lebaka	Maemo	lebaka
1	1:1	2	1:1	3	1:1
2	1:1	4	1:1	5	1:1
3	1:1	6	1:1	7	1:1
4	1:1	8	1:1	9	1:1
5	1:1	10	1:1	11	1:1
6	1:1	12	1:1	13	1:1
7	1:1	14	1:1	15	1:1
8	1:1	16	1:1	17	1:1
9	1:1	18	1:1	19	1:1
10	1:1	20	1:1	21	1:1
11	1:1	22	1:1	23	1:1
12	1:1	24	1:1	25	1:1
13	1:1	26	1:1	27	1:1
14	1:1	28	1:1	29	1:1
15	1:1	30	1:1	31	1:1
16	1:1	32	1:1		

kgopolo



Kgato ya 3:

10 taya ke re: 'Go tswanetse jalo mo tsebetšeng
la Modimo ka ga mofelo a le mungwe yo o
sotlogang.'

Morwa yo o lathegile ¹¹ Gaape a bua a re:
'Motho mongwe o se a na le boniswa ba le
habedi. ¹² Yo mmotlana a raya mungwe a re:
'Ea, mpe kabela ya boowa e e ntswanetseng.'
Mme mungwe a ba kgoganya tse ba pbelang
ka tana. ¹³ Morago ga mofelo a se ke morwa
yo mmotlana a phutsoa tsofisa, a hodagela
kwa lefatsheng le le kwa kgakala; teng a senya
tse tse ya gagwe ka bophelo jo bo maru.¹⁴
¹⁴ Yo e a sena go senya tsofisa, ga ana lebu
lefatsheng leo, mme a simolola go tloka.

¹⁵ Jaanong a ya a ikopanya le mungwe wa boagi
ba lefatsheng leo. Yoo a mo romela kwa magoleng
a gagwe go dina dikhole. ¹⁶ A ba a eletsa go
dikopisa ka masago a ditšhara a a jwang ke
dikhole, mme a se ka a fwa ke ope.¹⁷ Ke fa
a itshabolela a re: 'Tshabola ka ga re ba
baatla jang, ba ba nang le dijo tse dintsi, mme
ana fwa ke owa ka tlaka. ¹⁸ Ke tse masago ke ya
kwa go rre, ke mo raya ke re: Rra, ke lefelo
legodimo le wena.'¹⁹ Ga ke tshole ke tswanetse

kgopolo



A o bona dinomoro tse dinnye tse di mo moleng
mongwe le mongwe wa tema?



Go siame, ke o bone!

Dinomoro tseo di supa ditemana. Mo sekaong se,
re batla go buisa go tswa go **temana 14**. Tswelela go
buisa go fitlha go **temana 32**. Tsaya nako ya gago!



Go siame! Ke feditse! Monna, morwa mungwe o
nkgopotsa kgaitadiake! O pelotshelha ...




O batla go bona eng jaanong?



Go siame! Jaanong ke bona kae “Rara wa rona”?

Go bona “Thapelo ya Morena” batla **Matheo** mo tsebeng ya diteng. Ke buka ya ntlha mo Kgolaganong e Ntšhwa. Jaanong batla nomoro e **kima** ya **6**. O be o batla dinomoro tse dinnye go tswa go **9-13**. Ke eo!



Go ne go se thata jalo! 

Jaanong ka o falotse diteko tse pedi tse tsa ntlha ka dinaledi, o tshwanetse o be o tlaa kgona go bona le go buisa kaelo nngwe le nngwe ya Beibele gongwe le gongwe mo Beibeleng. Ikatise ka go lebelela ditemana tsotlhe tse di mo kaeding e!



Go siame! Ke simolola kae?

A o batla go itse gore gotlhe go simolotse kae? Buisa dikgaolo tse tharo tsa ntlha tsa buka ya Genesi. Buka ke ya ntlha ya Beibele mo Kgolagano e Kgologolo. Simolola ka Kgaolo ya **1** temana **1** o be o tswela go ya go Kgaolo **3**.





A mo ke teng mo Atame le Efa ba kopanang le noga?

Ee, fela o ka buisa gotlhe ka ga se le go feta mo dikgaolong tse.



Jaanong fa ke tlhoka kgomotso le kaelo?

Leka Dipesalome. O ka lemoga dingwe tsa tse di itsegeng thata, jaaka **Pesalome 23** le **Pesalome 121**.



Ee ke a itse "MORENA ke modisa wa me ..."!!!

Bontle! Jaanong buisa go le gontsi.



Jaaka eng?

Fa o batla go itse go le ntsi ka ga botshelo jwa ga Jesu le barutwa ba gagwe, simolola ka buka ya Luka.





Kana, dibuka tsa ntlha tse nne tsa Kgolagano e Ntšhwa di bidiwa dibuka tsa Efangedi. Dibuka tse di bolela kgang ya botshelo jwa ga Jesu mo lefatsheng go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bokhutlong.



Ke dikgang tse di molemo!

E le ruri! Ke se lefoko “Efangedi” e se kayang! A re simolole ka buka ya Luka. Buka e e bolela kgang ya botshelo jwa ga Jesu le tiro ya gagwe mo lefatsheng: ka moo a fodiditseng batho ka teng, se a se ba rutileng ka ga puso ya Modimo e be e felela ka papolo ya gagwe, tsogo ya gagwe mo baswing le tlhatlhogo ya gagwe go ya legodimong.



Fela ke batla go itse gore Jesu o rileng!

Buisa **Matheo** dikgaolo 5, 6 le 7. Jesu mo dikgaolong tse, o re bolelela gore re tshole jang, re tshole ba bangwe jang le gore re nne jang le mowa o o siameng mo botshelong. Dibuka tsa Matheo, Mareko le Johane le tsona di re bolelela ka ga botshelo jwa ga Jesu mo lefatsheng.





Jaanong Beibele e nthusa jang mo botshelong jwa me jwa letsatsi le letsatsi?

Beibele ke lekwalo la lerato go tswa go Modimo go rona! Dirisa dikgono tsa gago tsa go batla go bona dintlhana tse tsa lerato mo Beibeleng.



Pesalome 36:6-10 – Busa ka ga tshiamo ya Modimo.

Pesalome 139:15-16 – O popo ya seatla sa Modimo!

Baroma 8:38 – Modimo ga o re letle go tsamaya!

1 Johane 4:19 – Re rata ka gore Modimo o re ratile pele.

Hee, a o ne o itse gore Beibele e tshwana le dijo tsa mowa?





kgopolo

Jang jalo?

Buisa **Johane 6:35**.

A o kgona go gopola dijo tsotlhe tse o di jeleng mo botshelong jwa gago?

O mo metlaeng!





Fela, kwa ntle ga dijo tsa gago tsa letsatsi le letsatsi o ne o se kitla o kgona go gola o tiile e bile o itekanetse. Go ntse fela jalo le ka Beibele. O ka tswa o sa gakologelwe sengwe le sengwe se o kileng wa se utlwa kgotsa wa se buisa mo Lefokong. Fela mowa wa gago o ne o tlaa ja eng fa o ne o tshwerwe ke tlala ya Lefoko la Modimo?



Fela, a Beibele ga e a tlala ka melao le melawana? Jaanong go diragala eng fa ke e tlola?

A o a itse gore go latela melawana e re e neilweng mo Beibeleng go batla go tshwana le go tshameka motshameko?



A o raya jaaka kgwele ya dinao kgotsa bolotloa?

Melawana e teng e seng fela go abela mongwe le mongwe tšhono e e lekanang, mme gape e a go sireletsa le go go kaela. Modimo o re neile melawana go re sireletsa le go re supetsa gore re tshele jang. Lebelela **Ekedodu 20:3-17** ka go dirisa dikhoutu tsa mebala e bile o sala morago dikgato 1-3!





Go re o kgone go tshameka motshameko, o tlhoka go ithuta melawana?

O nepile! Jaanong thulaganyo ya Modimo ka ga gago ke e.



Ekesodu 20:3

Molawana 1:
Modimo o mo godimo ga tsotlhe!



Ekesodu 20:4-5

Molawana 2:
Ke mang modingwana wa gago wa seseto?



Ekesodu 20:7

Molawana 3:
Disa leleme la gago!



Ekesodu 20:8-10

Molawana 4:
Ikhutse ka letsatsi la bosupa – se ke taelo!



**Ekesodu 20:12**

Molawana 5:
Tshola batsadi ba
gago ka tlotlo!

**Ekesodu 20:13**

Molawana 6:
O se ke wa bolaya!

**Ekesodu 20:14**


Molawana 7:
Tshola tlhaloganyo le mmele
wa gago di itshekile!

**Ekesodu 20:15**

Molawana 8:
Go utswa go fosagetse!

**Ekesodu 20:16**

Molawana 9:
Bua boammaaruri!





Ekesodu 20:17

Molawana 10:
O se ke wa fufega!



Ke melawana e mentsi!

Morago buisa tshobokanyo ya molao
wa ja Jesu mo go **Matheo 22:37-40!**



Totatota boleo ke eng?

Akanya boleo jaaka phoso kgotsa go fapoga
mo maikaelelong! Lebelela molawana mo
1 Bakorinthe 9:24-27.



A boleo bo kaya go sa diragatse motshameko go
latela melawana?

Ke dumela jalo. Lebelela **Johane 3:16-17.**

Keresete o tsholotse madi a gagwe mo
sefapaanong go itshwarela maleo a rona. Papolo
ya gagwe e re letla go simolola gape. Modimo o
phimola papetlana ya dino!






Ka jalo fa re dira phoso ga e nne “bofelo jwa motshameko”?

O nepile! Seo ke se re se bitsang tshiamo le mautlwelobotlhoko a Modimo. Tlaa ke e supe ka mokgwa o:

Lebelela ditemana tse go bona se ke se kayang.

Pesalome 32:1-5 😊

Matheo 18:21-22



Itshwarele ba bangwe
 $70 \times 7 = 0$

2 Bakorinthe 2:7 Itshwarele ba bangwe. 🤝

Ke tshwanetse go buisa Beibele ga kae?

Fa e le gore ke dijo tsa mowa, go botoka go e buisa gantsinsi jaaka o ka kgona. Fa e le gore o tota o batla go tiisa tumelo ya gago, o tlhoka go samagana le yona! Dira se Jesu a se dirileng:



Ya re ka moso, go sa le bosigo, a tsoga, a tswela kwa ntle, a ya kwa felong fa go senya, a rapela teng. **Mareko 1:35**

Tsweetswee. A go se nne le mogala wa letheka kgotsa thelebišene go go itaya tsebe!



Tsiboso!
Go buisa Beibele go ka fetola botshelo jwa gago!



Jaaka Lefoko la Modimo, e re alela melawana ya go tshela le go re supetsa ditlamorago tsa kutlo le go tlhoka kutlo.



Ka jalo fa ke dira phoso ke ka ikgobatsa le go gobatsa ba bangwe!

Ruri! Fela go feta seo, e go netefaletsa lerato le le sa feleng le boitshwarelo jwa Modimo.



Karolo e e siameng ke go re, rotlhe re bafenyi mo thulaganyong ya motshameko wa Modimo



E le ruri!





Gakologelwa!



O ngwana wa Modimo – **Johane 1:12**
Modimo o neelane ka morwa wa gagwe go go
pholosa! – **Johane 3:16**
Lo ditokololo tsa mmele wa ga Keresete –
1 Bakorinthe 12:27
O bolokesebile gonne go se ope yo o ka
go kgaoganyang le lerato la Modimo –
Baroma 8:35-39
O motho mongwe gonne Modimo o go
tlhophile – **Johane 15:16**

Seno se se ntle thata!

Jesu ke sekao sa gago sa go latela thulaganyo ya
Modimo ka botshelo jwa gago!



Gakologelwa, senotlolo sa pholoso ke **Johane 3:16**.



Waise gore ke eng? Ke fela pelo go simolola go
buisa Beibele gore ke kgone go latela thulaganyo
ya Modimo ka botshelo jwa me!



Thuso le kgakololo go tswa mo Beibeleng

Bogale	Baefeso 4:31
Bojosi/bodutu	Pesalome 40:2-4
Go paka	Ditiro tsa Baapostolo 1:8
Go ratana	1 Petoro 4:8
Go rogana	Jakobo 3:8-9
Kgatelelo ya balekane	Diane 1:8-19
Lesebo	Baefeso 4:29
Maitsholo a a sa laolegeng	Baefeso 5:15-18
Mmele	1 Bakorinthe 6:19-20; 15:35-57
Thaelesego	2 Timotheo 2:22
Tlhonamo	Baroma 8:28-39
Tshwenyego	Pesalome 46

ISBN 978-0-7982-1985-3 (Epub)

ISBN 978-0-7982-1986-0 (Mobi)

ISBN 978-0-7982-1987-7 (PDF)



Published and distributed by the
Bible Society of South Africa.
www.biblesociety.co.za